

CURRENT TREND DATA FOR 90DY-04-DS:
SURVEYS UPTO OCT. 11, 1990

File: G:\DY\PILOTPLT.WR1

SURVEY TYPE	DEPTH (FT.)	AZIMUTH	INCLINATION	CO-ODS		HORIZONTAL DEVIATION
				NORTHING	EASTING	
GYROSCOPE	0	183.20	89.56	0	0	0.00
GYROSCOPE	25	176.60	89.45	-0.22	0	0.22
GYROSCOPE	50	176.40	89.50	-0.45	0.02	0.45
GYROSCOPE	75	189.00	89.50	-0.67	0.01	0.67
GYROSCOPE	100	195.40	89.36	-0.92	-0.05	0.92
GYROSCOPE	125	199.30	89.21	-1.22	-0.14	1.23
GYROSCOPE	150	203.60	89.13	-1.56	-0.28	1.58
GYROSCOPE	175	199.70	89.07	-1.93	-0.42	1.98
GYROSCOPE	200	198.60	89.10	-2.31	-0.56	2.38
GYROSCOPE	225	210.30	89.15	-2.65	-0.71	2.74
GYROSCOPE	250	211.20	89.00	-3	-0.92	3.14
GYROSCOPE	275	209.10	88.77	-3.43	-1.17	3.62
GYROSCOPE	300	210.60	88.73	-3.9	-1.44	4.16
GYROSCOPE	325	207.70	88.71	-4.39	-1.71	4.71
GYROSCOPE	350	203.80	88.68	-4.91	-1.96	5.29
GYROSCOPE	375	211.20	88.67	-5.42	-2.23	5.86
GYROSCOPE	400	212.30	88.66	-5.92	-2.53	6.44
GYROSCOPE	425	209.70	88.68	-6.42	-2.83	7.02
GYROSCOPE	450	213.40	88.78	-6.89	-3.12	7.56
GYROSCOPE	475	213.50	88.71	-7.35	-3.43	8.11
GYROSCOPE	500	209.70	88.70	-7.83	-3.72	8.67
GYROSCOPE	525	206.80	88.56	-8.36	-4.01	9.27
GYROSCOPE	550	202.80	88.52	-8.94	-4.27	9.91
GYROSCOPE	575	201.50	88.68	-9.5	-4.5	10.51
GYROSCOPE	600	204.10	88.52	-10.07	-4.74	11.13
GYROSCOPE	625	202.90	88.54	-10.66	-5	11.77
GYROSCOPE	637	203.80	88.55	-10.94	-5.12	12.08
GYROSCOPE	650	203.98	88.78	-11.15	-5.25	12.33
GYROSCOPE	675	211.28	88.92	-11.81	-5.58	13.06
GYROSCOPE	700	221.81	89.51	-11.81	-5.58	13.06
GYROSCOPE	725	73.88	89.76	-11.81	-5.58	13.06
GYROSCOPE	750	56.09	89.14	-11.81	-5.58	13.06
GYROSCOPE	775	49.86	88.90	-11.48	-5.25	12.63
GYROSCOPE	800	50.63	88.99	-11.15	-4.59	12.06
GYROSCOPE	825	47.57	89.00	-11.15	-4.59	12.06
GYROSCOPE	850	40.14	88.98	-10.50	-3.94	11.21
GYROSCOPE	875	30.75	89.03	-10.17	-3.94	10.91
GYROSCOPE	900	26.17	89.07	-10.17	-3.61	10.79
GYROSCOPE	925	19.04	89.08	-9.51	-3.61	10.18
GYROSCOPE	950	15.45	89.17	-9.19	-3.61	9.87
GYROSCOPE	975	6.15	89.15	-8.86	-3.28	9.45
GYROSCOPE	1000	4.61	89.18	-8.53	-3.28	9.14
GYROSCOPE	1025	356.86	89.18	-8.20	-3.28	8.83
GYROSCOPE	1050	358.29	89.22	-7.87	-3.28	8.53
GYROSCOPE	1075	357.89	89.19	-7.22	-3.28	7.93
GYROSCOPE	1100	2.55	89.08	-6.89	-3.28	7.63
GYROSCOPE	1125	355.44	89.09	-6.89	-3.28	7.63
GYROSCOPE	1150	357.27	89.11	-6.23	-3.28	7.04

CURRENT TREND DATA FOR 90DY-04-DS:
SURVEYS UPTO OCT. 11, 1990

File: G:\DY\PILOTPLT.WR1

SURVEY TYPE	DEPTH (FT.)	AZIMITH	INCLINATION	CO-ODS		HORIZONTAL DEVIATION
				NORTHING	EASTING	
GYROSCOPE	1175	358.98	89.07	-5.91	-3.28	6.76
GYROSCOPE	1200	359.9	89.11	-5.58	-3.28	6.47
GYROSCOPE	1225	356.93	89.11	-5.25	-3.61	6.37
GYROSCOPE	1250	358.44	89.07	-4.59	-3.61	5.84
GYROSCOPE	1275	351.08	89.07	-3.94	-3.61	5.34
GYROSCOPE	1300	348.34	88.99	-3.61	-3.61	5.10
GYROSCOPE	1325	348.25	88.98	-2.95	-3.61	4.66
GYROSCOPE	1350	342.65	88.81	-2.30	-3.94	4.56
GYROSCOPE	1375	341.77	88.71	-1.97	-3.94	4.40
GYROSCOPE	1400	337.03	88.74	-1.31	-3.94	4.15
GYROSCOPE	1425	338.86	88.82	-0.98	-4.27	4.38
GYROSCOPE	1450	341.53	88.83	-0.66	-4.59	4.64
GYROSCOPE	1475	342.64	88.96	0.00	-4.59	4.59
GYROSCOPE	1500	343.62	88.94	0.33	-4.59	4.60
GYROSCOPE	1525	348.08	88.82	0.98	-4.92	5.02
GYROSCOPE	1550	345.48	88.84	1.31	-5.25	5.41
GYROSCOPE	1575	349.46	88.79	1.97	-5.25	5.61
GYROSCOPE	1600	349.37	88.68	2.62	-5.25	5.87
GYROSCOPE	1625	351.1	88.57	2.95	-5.25	6.02
GYROSCOPE	1650	346.34	88.50	3.61	-5.58	6.64
GYROSCOPE	1675	347.79	88.28	4.27	-5.58	7.02
GYROSCOPE	1700	347.59	88.27	4.92	-5.58	7.44
GYROSCOPE	1712	345.42	88.25	5.25	-5.91	7.90
SPERRY SUN IOL/6 Deg. COMPASS	1752	342	87.9	5.25	-6.23	8.15
SPERRY SUN 6 Deg. COMPASS	1802	341	87.3	8.53	-6.89	10.97
SPERRY SUN IOL/ASSUMED AZ.	1862	341	87.4	11.15	-7.87	13.65
SPERRY SUN IOL/6 Deg. COMPASS	1892	341	86.9	12.14	-8.20	14.65
SPERRY SUN IOL/6 Deg. COMPASS	1917	341	87.15	13.45	-8.50	15.91
SPERRY SUN IOL/6 Deg. COMPASS	2008	5	88.25	16.73	-9.19	19.09
SPERRY SUN IOL/6 Deg. COMPASS	2105	356	88.17	19.69	-9.19	21.73
ASSUMED TREND	2113	356	88.17	20.01	-9.19	22.02